



Республика Саха (Якутия)
Вестник Якутского-Саха информационного агентства

САХА-НОВОСТИ

**УЛУУСТАР, НЭҢИЛИЭКТЭР
ЭТИЙЛЭРЭ ИҢИЛИЭБЭ**

Джоукскайга була турар олохтох сайыныны сыйын V-с сыйнэр тахсыбыг кигэ констенигэ улуустар, нэһиликтэр баһылыктара государство ойбулэ суох кыйаһа быһаарыллыбат боппуустары таарыйдылар.



«След кинигтэн бэлчлэр бэйчэрлэр халтайга халбааа, олооно юмралхын ситилхэгээхлэ», — дивр бэр-былгалыстыба бароссэгээтэл Галина Данникова.

[illegible]

Ойхтоок буллас быһаччы болсумуһунан толорорутар үп-харны тийбэтэни, муниципалитеттар дохоттарын улаһынарчы туспа мнэстэни ыһа.

Галина Дынчикова маньхса араас көрүгүтөн инвестицияны тартып тобосогообун ыйда. Ити өрөстүүбүлүк сокумунтар баарын санапта. Ону таһынан предпринимательствоны сайыштары ураты суотталаарын чыңаткан этте.

«Муниципалитеттарга үбү-харчыны онгорор кыях баар. Илгиткэ сир, баай-дусул нолуога эмиз киирэр», — диггэ кыны.

Аргентий Васильев.

ЕГОР БОРИСОВ ЭКОНОМИКАҒА БУОЛУОН СӨПТӨӨХ ҮАРАХАТТАР ТУСТАРЫНАН БАҢЫЛЫКТАРЫ СЭРЭТТЭ

Лан дайду уонна Россия экономикаларыгар буска түрөр бүтүгү быһыы-майгы өсөрүүбүтүкүз боруккүз суох дыйыһан сөп. Ол да үрдүгөн Саха сириин быһаһын уоргана суох таһыма уонна социальнай-экономическай көрдөрүү нэмтэһиһтар түбүлүмүгү минераллери ылар.

«Социологической...»ыйытыак көрдөрүрткөн, атын регион дьомулаар Саха сириг олохтоохторун санаалара бигэ. Ону 2015 сыл уотна бу сыл нэти ыйын түмүктэрэ туоһулуулар. Сүрүн макроэкономический көрдөрүү өрө тахсар. Биригиттөөн (розничной) атыга, олохтоох промышленноста, агропромышленнай комплекста көкө ыарахаттар бааллар. Хамнаһы төлөөлүтүгэ хойутааһын тахсыбыта биллэр. Өрөспүүбүлүкэ тэриитигэрө үп-харчы ресурстарыгар тигээр кыахтара күөмүлөннө», — дигэр Егор Афанасьевич.

Кийн тэргүүлэгч, бодитой туулуутуур сүдүргүй сүх бэлхүү-майгы үеэсээбит. Ол юрлук нолуустан үл-харгы кийрингэ кычхабыл тэртэтэ ирээгээр пиксэр нэбэрүүска улаагыл. Муниципальной тэргүүлэгч бахылуугаарыг кыта муунааха Егор Адагасевич эби оросууд сүх бэлхүүгүн, үл-



ХАРНЫ КЪЛМГАЛ ХАЙРЧУХЭДЫН ХЭТЭ ДЭ ЧИНЭГЭН
ЭГЭ

Эбнн ороскуот суух бусдуута чулван соцуалнай эбннхтэрн, муниадипалнай суолу-нннн тулума сьльннх.

"Күүтэн олоруманг, баар бырагыраамаларга кыттыһың, турурсун, туруулаһын?", – дигэтэ Егор Абдуссеген.

Баһылыктар хамнаһы хойутапмагтарылар, кыаммаг дьонго адырыстаммаг көмөнү отторолдоотар соруктары турмузда.

Руслен Басгыров.

ФЕСТИВАЛЬ САЛБАНАР

Сүүлгнэ тээлмэлэр гэгдэхүктэр нээг аришарынаады уус-уран самодетельноһы көрүү фестивал муус устар I күнгүтэр Сүүлгнэ гэгдэхүктин көрдөрүүтүнэй салганна.

Сылаптар улууска Музей сылтан түгбөтөр экен аралыгыгар бытырты джо малын-салын, туттар тэрилин, экспонаттары хомуйууга күсөкүрс ылан, элбөк экен историллаэк экспонаттар хомуйубуттар. Маны барытын балаашыныгыгар туруорбуттар. Кырлааастар сөбиттэрин председителэ Киара Васильевна Макарова хас бивирин экспонат тутууун сийилгин көксөтө. Инниэлтин кулуут дьостигэр музейга анылаах хос, мунук тэрийэр былааннаахтар.

Манна улуус, өрсүүбүтүлү кизг сэтээрлгитин илбьт, элбх куоннурустар кыйлылхакхара "Күбэй" дыхталлар үнкүү бөлөбө ситинилээтхик үлэлнлр. Кинилэри таһынан бу юскүрөз эдэр ийхлр "Биллх" үнкүү бөлөхтөрө тэрлшлблт. Профессор П.Пашарин аһыан Сылг орто оскулшта музыка эйгэлгэр "Халлаанга үрдл" рок-бөлөбүтөн юонтик биллр. Сүрүмнээн түерт бнлргэ торообүт кырачан музыканклартан састаптаах бөлөх сылтга маастарыстыбга үрдлөн илрөт баллгызтар. Бу бөлөх нүмөрү саарбага суох гала-юскүрөз киллрлнлнгө.

Сылантар кардоруулзиргэр сүүн итгэлһинэн корөөчүлери сценага таһаарин олордубуттара, юнсери корөөчнү саалһыгар ыһыптытара буолла. Манна уот-күөс, тыа-уус хайдах да табылһа суоҕун дьүүлүлүүр сүбэ эттэ. Фестиваль сана талааннары, хайыскалары арыйар сүүн сыллаһа. Сыланг курдук сэргэх эйгэлээх нөһүлөөк бу чаалһытар бүтүмнүтэ, арыһыһа суоҕуттан соннууйдубут. Бу итгэлһи аһып нөһүлөөккэр уусуһуһкара диэн эрэллэбит. Талан хайа бугарар нөһүлөөккө, нөһүлөөк бугар. Ону булуутта, арыһыһа, таһаарыһа үлэ эрэ ирдээр.

Екатерина МАКАРОВА,
д.уудлугуур субэ чингид.

БОКСЕРДАРБЫТ ЧАБЫЛХАЙ СИТИЙИЛЭРЭ



Күлүн тутар 23-27 күннөргүз Дюковскайга "Доксин" спорттун комплексна РСФСР ССРСР үгүттөк тренери А. Петров сындык көрөөннөргүз боксаға өрөстүүбүлүү чемпионата буулаа. Оңно бийинги үгүттөлүгүзгөргө олук ситинини өзгөстөк кыттын көп-



литер. От курдук, Валерия Яковлева – 1-кы микст, Долгунча Константинова – 1-кы микст, Кундул Петров – 2-с микст, Борис Савянинов – 2-с микст, Яков Федосов – 3-с микст, Сараяна Федорова – 3-с микст. Тренеруто – А.Г. Спешков.



Ити кэнгэ “Доксун” спорттнэй комплекси нурдугтар ниид ардчиларынаады спорт маастара В.Н. Ефремов корьонгэр ыгыгылыгыг 2002-2003 сыллаах тэрүх оолорог өрөсүүбүдүсүгэки биридигтон бастыар нини кыраагыг Владик Кузьмин (56 кг), Ян Луанг 3-с мюстэни (41,5 кг), Вени Захарон 3-с мюстэни ыгыгылар. Ону таһыныг кытылыгыг ыгыгылар: Валентин Иванов, Михаил Лыткин, Янза Новгоровыг. Бу уолдугтар бары - С.А. Новгоров аатынан Чурагыны орто окуланыг уоронгоччигоро, тренерибэр - Н.К. Синица.



Хялалас улауултар Бастагы Дөппон нөһилгэр кулун тутар 31 күнүттэн муус устар 3 күнүгэр дистриктылыгыбыт Саха сирингэр бөксө тэрилтийтэн 60 сылыгар уонна ССРС бөксөдэ спорти маастара Ю.Ф.Федорова аанаммыт өрөстүүбүлүмүстээги турнирга Аскальд Дьячковский 57 киллөгө бастагы миэстэни ылла. Ону тэнэ 43 киллөгө Ян Лукан эмиэ бастагы миэстэни ылары ситистэ, ону таһынан Ян "Лучший боксер турнира" аапы ылла. Бу элэр юе-киллээк спортсменнарбыт тренердэрэ Н.К.Сивцев бөрт дьячардаахтык оҕолору дьярактыыр.

Ыччаггарбытыгар өссө урдук чыгышталары бакарабыт.

СЕМЕН ЖЕНДИРИНСКЭЙ.

ЧУРАПЧЫЛАР КЫҢЫНЫ АТААРДЫЛАР

Муус устар 1 күнүгэр Чурапчы төһөлүгэр кыраа кыһынга аһаарар, сивил сааһы көрсөр көрдөөх быраһаныылас П.Е. Бараксэнов аатынан сыйналган нааркаһыгар буолан ааста. Дьон-сэргэ тохуоруна мустун, төһөлүкэ туһабыра туруорбут кэсэһэриин көтүлүр, ону тэбэ кыһыһыар бары ооннууларыгар кыһыннылар.

баһылыга А.Т. Ноговицын мусабут дьонно эхирээ тылларын тиргисте.

Чурагчид төхмөлгээ уонна "Айбуулан" сыннадаг жинин кэзүлүшүн тэригэн, араас көрдөх күрөктэини оошчуулар оро күүрүлүштүк ыштыгынылар. Онуха биэлюннэ күрөктэстүр – ананымт дистанцияны сүүрэн, ааһан итөн санаан ыштыр. Мына сэрэ чааһың дьон озоору бурунна окурон хаааһылыгыт, аһы-эрпэн тэригилэ. Осуолна озооругар анан эмэс араас күрөктэр ыштыгынылар, кыһыл алаахтар сыаагыкх биригэстэригн



нагарагдалыншилр. Чухагны голчлөлгэр сага үсдүйн эрэр дьонно ажаллаах "Сиговой экстрим" күрэх олус интэрнэйзидик ыгыглына. Күрэх түмүгүн мас тарыглыглар спорт маастара, Аан дайду турнырын чемпина Василий Алексеев кыйда. Сыма, тухтан да толлуг олунатр остуолбаа ыттан тамсан, багларбыл кумааглырын бйфла таршн араа биринжэри суудлэр.

Кыргыз калыны сымалын – огузун оңолушубуз чуу-чушаны уметан, калынынын быраакыйдыны, саңгал саапы уруйлуу көрсүү тэрилинээ. Түөлбө олохтохторун иккел ардыларыгар “Дог-шоу” джылытар куоо куустара бөрг сэрэстик ыштылында, манна түөрг апахпах добогторбут араас мохоллору туоралыында күрөктөстилөр. Манан сэрэ түөлбө олохтохторун иккел ардыларыгар канат тартылыыта үгүс калдыкыналытумта.

Үгэснэ кубулуйбут кыһыны атаары бырааһынныга



сытпан съл таһыма үрдээн, тубустар-тутхан иҥерин бөлө-
тисит.

Семей ЖЕНДРИНСКЭЙ

Кизн түттар биир дойдүлаахтарбыт

ҮТҮӨ КИЙИ ТУЬУНАН БЭРТЭЭХЭЙ КИНИГЭ



2013 с. „Бичик“ национальвий киингэ кыһыштар „Ини гордиста Якутия“ серияга „Никсей Петрович Кулинич“ дьон ааптах киингэ бичилгээн тахсыбыт. Н.П.Кулинич 1938 с. септимиы 3 күнүгэр Чурапчы улуусун Хоттоңо нэһилиэгэр Дирингэ төрөөбүт. Диринг ооскулатын 1958 с. III-с сылуһунан бүтүрэн баран 1961 с. Дьокуускай шаары 1 Не-дох педучилищесы, 1969 с. СГУ биолого-гео-графическай факультетын география саалатын бүтүрбүт. Зырыака орто ооскуушларыгар физкультура учууталынан, Булуу дьаромутар иитээнчитин, ооскуушларыгар география учууталынан үлэстэбит. Салгыы 13 сыл Булуу куоратын 2 Не-дох ооскулатын дириэктэриниң, 1985 сылтан 14 сыл устата Булуу куораты Н.П.Чернышевскай аатынан педучилищеге дириэктэртэбит. Хомойуск ийиниң, ырааган ыарыктан үлэтин-хамнашын тастааһыгар сылтан, 1999 с. олохтон туорубаыт.

Николай Петрович Куличкин төрөөбүтэ 75 сылыннан, педучилище кэмэтигэр, кири олорбут, үлэтин кезинек сырттан бэртээхэй кинигэ таһааргылыбын. Кинигэ Николай Петрович Дьоксунайга педучилищегэ үөрэммит табырарынан, Булуут бэйрээ үлэтигэр добогторун, дыа көрүнү, аймектарын – барыта 74 кини истин, ийрэх ахтылалара килтирүүлүбүттөр. Бу ахтылыктан бына тарыхылары дойдутун дөбөдө билгилэнирөбүн.

Материал из педагогической энциклопедии. Школа №2 г. Виллюйска одной из первых перешла на кабинетную систему обучения, на довольно высоком уровне велась работа по воспитанию, накоплен опыт организации и работы летнего лагеря труда и отдыха. Обладая организаторскими талантами, целеустремленностью, способностью принимать новые идеи, добился значительных результатов. Значительно улуч-

школа и укреплена материально-техническая база училища: переоборудовано и переформировано здание учебного корпуса, построен национальный комплекс, созданы музеи училища, спортивной славы, построен спортзал в каменном варианте, два общежития для преподавателей и работников училища и другие. Награжден Почетными грамотами МО РС (Я), Президиума Верховного Совета ЯАССР, является Почетным гражданином Винонойского улуса, Заслуженный работник образования РС (Я), отличник народного просвещения РФ*.

Николай Петрович был нашим классным руководителем. Сказать, что он был хорошим человеком — почти ничего не сказать. Сейчас с высоты прожитых лет думаю: он всегда себя и все свободное время отдавал любимому делу — воспитанию подростков. Наш класс до конца его жизни держал теплую связь с нашим дорогим учителем. Действительно, это был настоящий Учитель для всех учащихся и учителей. В работу он уходил с головой, поэтому и не следил за своим здоровьем. Для всех нас, учеников Николая Петровича Куличанца (оубебеленнй седлня), он был, есть и будет нашим «Мавреник»⁴ и вся жизнь этой семьи является примером для подражания мне!

„Николай Петрович сангийн өмнүүр хоронд салааханчтай эгэ. Саха тэлынх уонна тэрүт култуура илгээрэ кэни туруоруурунан 1992 с. арыллыбыта. Саха сиригэр учуутал илгэни багси кэнигэ бу багсиаа сагуулаһыа, кэни хэлбур буолуу, үгүс учууштар математика, нуучча тэлын, омок тэлын, ода илгээрэ келерэк группатын тэрийэн барыгытара. Николай Петрович кэтэж кичим багата Булуу учууштар педагогическай институт буолуу кулутуулаа. Ону аһаһаһа багсиаа дэһиһи туттара омор уонна нуука кэллэллэри багсиинир багуулаа. Кэни илгээр тилгээр быһылыада да ити ырата олохо киирэн көрбөкө, билиһи кэсэбэтиһи барыта. Мин эрэнэһин багараһын: Николай Петрович ити сиптэтэх эрээри, олохо киирэнгэр үгүс саран багси дьаһалтын доһонторо, табарыктара түмүкүлгээр уонна кыраһаах Булуу кураһыгар үрүк үрүк аһа аһыларын сиптар суоту түмүкүлгөрүтэ“.

Салтан үгүс ахыялартан биригээсө, Никсвий Кулунан үөркэйлэпэр 38 сылын аныбылтан 27 сылын салыаһынан үлэһит: 1985 сылтан олохун бүтэһик кэмнэригэр дээрн. Бүлүү педучилищаны дүрүктэринэн берэ табыллан, бэриниһэстик үлэһит-хамсабыт. Тэрэһэни, үлэһитрин, устудуохторун

наһагдларынан спорбута. Орлук ыһаммат-түгэммэт тулааһах устуудуоннарга, ыһа хамнастаах техникскэй үлэһиттэргэ көмө буолар саһыра. Кини көнүстээгин, эйбүк майгытаагын, ыраагы өтө көрөрүн, дикит толкуйдаагын, көһиттэн үлө чорбойо саппаака, байар-тайар дикити санаммаака сэмэйдик спорбутун, үлэстээбитин бэлэһиниттөр. Үлөҥ соһун илэмнэ өйүүрүн, оруу ыһыагарын, олоһо киллэрэргэ дууһагарын сыаналыылар. Учинис буһуну коллективна ыһыктыыр саһаһанчыларын аһын үрдүктүк тутан учу-лалар Боһуотун киллэһиттэр киллэрбэт, тэриһэ музейгаар иһинисэ аһаан муһуук тэрийбэт, кини аһыһан үс сыт түмүгүнөн бастар көрдөрүүкү устуудуонаа үрөһүн бастар буһунук чураран күн спинаданын олоһууга быһаарбыта хайгаллаах.

[illegible]

Никитий Петрович тобо эр оро сааһын туһунан кэмчитик ахтара. Олох кыра сааһыар, ас-түөс сукс буолан бүтүлүө, аҕата дыопун Охотскый муора кылыштыгар илдьибит уотна өһнө олбуб. Оһно устунан дедьомта иһиллэбит; арыйы да улаһта түспүтүн кэннэ иһэтэ, дорубуһаһыннан мөлтөх барансан, тыһыһаҕар устун

дойдугар
бүтэр түбүр
түспүт. Он
агайлап, тута
өбүт... Көп
орто оокуманы
Д и р и г и з
бүтүрбүт, 31 сөз
бүтүрбүт, икки
кылааһынан
бүтүрбүтүр.
Кылаастарын
салайлааччынан
Аяа дойду Улуу
салайлааччынан



НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ
ОЛИЧКИН

мэргэжилтнээд, спортрхүндлэгчид, иймд „Калың
Сулус“, „Азгсайду Улуу сэрини“ II-с сүтөгч
урьдынгардаах, элбэг мэтээрлөрдөө Гаврил
Иванович Попков уонна СР үүсгэлтэх учууташ
Бекерина Семеновна Лукина үлгэрчилтэр.
Билигин кини үлгэрэннээктэрэ Диригентэ
педагогическай үлс бөлөрүннөрө Николай
Иванович Дьянов, Алексей Андреевич
Собиванц, Мария Лукинична Дрбасова, пете-
рнинарнай быраастар Парасковья
Александровна Васильева, Елена
Константиновна Степанова, Нам
Хамбадалгылар Егор Михайлович Фосфанов
баатыр Кинилэр „Кулабийного 9-с кулавакка
таасарбытыгар клубтэ, үөрбөр
калхамныһаада спортунай дьарыктаанара.
Бойто үөрөнн биллэти ооннууруа, үчүгэй
куластаада, ылыһыра Июни сыт
тороннооко наһаа эйгээстик спорбултут“, -
диэн ахталлар. Кули оройон суумэрэммит
хаммадалгылар баара. 800, 1500 м үлүүтэ
иннин күмүсө да биэрбөтөҕэ. Николай
Петрович биһирэ төрөбүт биллэ Александр
Чурагы окускаһын үөрөнн бүтэрбитэ, эмтэ
биллэр спортемена, быраас идээтэк,
Коргонногон Сергей Васильевичтын
Мосуада спороллор.

Ити курдук инаас дайду оностубут
Булутун дьонго үтүөкөн иһин, бастыг саһа-
яны Никслай Петрович Кулчюккн халбур
булар олохун, үлүһүн туһунан үйүтүгэ
сүтүг бэргээһи кинигэни дьонго-сэргээ
балаһаһылар. Кинини түһүбүт дайду-
тун дьонго сүһүөхтээк байыыт сүһүрүөн,
хоһоһуулаах байыыт хоһууһун туһун дьон
мэхэлэһын түһүбүт. Чэһи дайду, үтү-
өһи туһунан ойдуһу үйүтүгэ сүтүг.

Татьяна Константиновна
ДАЛБАЕВА

РФ үтүктүк учууталы, Уччууталлар
учууталлары, Холгобо ийишенини,
Чуричмы улуфун Ботуогтах олуктобо.
Дьомуский к



ЭБЭРДЭЛИИБИТ!

Педагогический үзэ бэлтгэл, үзэжүүлэгч бидэбүлүгчид
ылбыт учурталы, күндү ийбүлүгчид, эбэжэ эбэбүлүгчид
Спартакена ДЬЯКОНОВЫ 60 саасын тулбулугуан,
эбэрдэлиибит!

Багарабыт кытаанак доруубуйа, улуу үйүн, дьолу-соргуну!

Күрүнүг Виктор Семенович, оролоруг, сөнүгүгч.

БИЛЭРИИЛЭР

Николай Николаевич Ушинский
аппарат бэрлибигт пазар сүлүгүн,
дүнгү сүлүгүн азыллар.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Семен Сергеевич Артемьев апыгар
бэрлибигт байланыш билэгт
сүлүгүн, дүнгү сүлүгүн азыллар.

МАХТАНАБЫТ

Татпалаах ором, күрүнүм, абыл, эбэбигт, бырааппыт, убайыт.
Чакыр нэбиллэгин олохтоо Ефремов Василий Николаевич,
сохумардык күн сириттэн барыт тийок суолугар агаары ырахан
юмминигт көмөлөсүт, ойбобут, үлэстегит ыкса ыалларбыгыгар, бириг
алтыспыт чутас добогторугар, аймактарбыгыгар, Чакыр, Диринг
оскулалыгар бириг үөрэммит оролоругар, "Эр хоһуун" эр дьон,
түмүүтүгүр, нэбиллэг дьахталыгар диниг махталбытын тирдэбигт.

Багарабыт кытаанак доруубуйа, олохотугар дьолу-соргуну!

Ийгэ күрүн, оролоро, бириг төрөөбүтүгүр.

Мин, С.Н. Иванов дьон ытас сааспар сыллар кийи, бу дьыл тохсунуу
26 күнүгүр үөһүм тааһа эмискучи күүсүгүр приступуан, Хатыла,
бальнаппыгар, хирургический салаа көһөн тахсыбигт кэмигэр, суһалык
бэрт уустук эппэрээсийи аастым. Кылабынай хирург Василий,
Андреевич Гоголев, кини ассистентара, туок баар медицинский,
технический састаап бары саба түтөн эппэрээсийлөөнүгүр, өлөр өлүүтүн
быһааппыгар, олоххо нэбиллэг төнүгүрүлүгүр.

Манан халааппыт аанналарбар махталым мунура суок. Кинигүр,
диниг билилгүгүр, эппэс суок кыһамныларыгар, сүтсөн
састааппыгар истинник махтаным.

Багарабыт күнүгүгүр тус олохотугар дьолу-соргуну, таһаарылаах
үлэни. Көңүс дьаны бар дьонутугар амаары сыйлааппыттан, үтүө,
үлэбүгүр күнүгүр сөнүгүрүнү, уостубат махталы ыла турарыгыгар
багарабыт.

С.Н. Иванов уонна кини бириг төрөөбүт дьиниг,
күрүн, сөнүгүгүр, хос сөнүгүгүр.

Чурапчы нэбиллэгин олохтоо, үтө
бэлтгээнэ

ХОЮТАНОВА Елена Петровна
ырахан ырылтан олохтон туорабылтан,
күрүнүгүр Николай
Николаевич, оролоругар, сөнүгүгүр,
бары аймактарыгар диниг
кутубаммытын тирдэбигт.

"Чурапчы нэбиллэг" МТ
дьахталыт.

Кутубаммытын тирдэбигт:

- Татпалаах күрүн, ийгэ, эбэжэ
ро Хоютанова Елена Петровна олохтон
туорабылтан, табарыстарыгар
Николай Николаевич Хоютанова,
ооолоругар, сөнүгүгүр Дирингтэн
Старосиннар, Аргуновтар.

- Татпалаах күрүн, ийгэ, эбэжэ
ро Хоютанова Елена Петровна олохтон
туорабылтан, комсомолта бириг
үлэстегит табарыстарыгар Николай
Николаевич Хоютанова, ооолоругар,
сөнүгүгүр Семен Никитин, Семен
Карпов.

- Татпалаах ийгэ Хоютанова Елена
Петровна олохтон туорабылтан,
табарыстарыгар Петяга, азыллар,
эбэбигт, бириг төрөөбүтүгүр,
аймактарыгар бириг үөрэммит
добогторо, кылас салыйааччыта Мария
Иустынова.

- Саа Оростубулуктун доруубуйа
харыстабылтан, фермистын туйуна,
Чурапчылаах аттека провизора
Хоютанова Елена Петровна олохтон
туорабылтан, күрүнүгүр, бириг
үөрэммит табарыстарыгар Николай
Николаевич Хоютанова, сөнүгүгүр
Диринг орто оскулалыт 1973 сыллаах 17-
с ылыта.

- Татпалаах күрүн, ийгэ, эбэжэ
ро Хоютанова Елена Петровна олохтон
туорабылтан, күрүнүгүр Николай
Николаевич, ийгэ, ооолоругар,
сөнүгүгүр Дирингтэн Клавдия
Прохоровна Лобанова, Чурапчыттан
Трофимовтар дьон күрүнүгүр.

- Ытыктыр санастара, медицина
бэлтгээнэ, 23-с №-лөөк аптека провизора
Хоютанова Елена Петровна олохтон
туорабылтан, бириг үөрэммит табарыстарыгар
Константин Николаевич
Хоютанова уонна кини дьон күрүнүгүр
Диринг орто оскулалыт 23-с ылыта.

- Татпалаах күрүн, ийгэ, эбэжэ
ро, СӨ доруубуйа харыстабылтан,
фармистын туйуна Хоютанова Елена
Петровна олохтон туорабылтан, убайыт
табарыстарыгар, комсомол
райкомугар бириг үлэстегит сөнүгүгүр
эрдэгүгүр Николай Николаевич
Хоютанова, кини ооолоругар, сөнүгүгүр
гүр чутас дьоноругар табарыстарыгар В.А.
Платонова, Е.Д. Соловьева, И.М.
Слепцов, Е.Д. Постников, А.Д.
Дьячковский, К.К. Родионов.

- Татпалаах кийинтэрэ, Саа
Оростубулуктун доруубуйа
харыстабылтан туйуна, үтө бэлтгээнэ
Хоютанова Елена Петровна олохтон
туорабылтан, күрүнүгүр Николай
Николаевич, ооолоругар, сөнүгүгүр
Евграфовтар, азыллар Мария
Хоютанова, Александра Тарасова.

- Күлүгүт санастар күрүн, ийгэ
Хоютанова Елена Петровна олохтон
туорабылтан, убайыгар Николай
Николаевич Хоютанова, кини
ооолоругар, сөнүгүгүр Поповтар,
Сергеевтар, Капитановтар.

СЫЛААС СЫҢЫАНЫ,
БОЛҔОМТОНУ УУРАН

2016 сыл, олунуу 1 күнүгүр Чурапчы нэбиллэгин дьахталыт ийинэн дьон күрүн
өйбүлүн кини тэрлээн, үлэти таһаарылаахтык саалаан, үлэстэн-хамсаан эрэр.
Салайааччыта "Күөдэ" ТОО салыйааччыта Ф.С. Седлашцева үлэтир. Күнүн
кытары бу күнүгүр нэбиллэг дьахталыт сөнүгүгүр уонна "Удьуор" эр дьон түмүүтэ ыкса
сөнүгүгүр үлэтир кэмтигин ытас, комсомолго бэлтгээн билгэрдигэр.

Улуука билиг оролоругар, араас
бирчигиннэрин оролорун ийгэ
аппарат ийгэ, азыллар, ырахан олох-
тоо ыаллар амаары хомойуох
ийи, эбэбигт ийгэ. Онук бэллэбигт
тулуттан дьон күрүн өйбүлүн кини
төһө кыла баарынан, араас
таһаарылаах үлэти ытталлар.
Ийин барылар амаар сүлүгүгүр
дьон баар эрэн үлэстегит. Он күрүгүр
улуустары киниэммит бальна,
"Сбербанк", "Магистраль" ПО
үлэтигүр, "Сайды" мааһыттан
А.К. Данилова, улуу Мунуааһын
депутата, "Чарыт" ТОО салайааччыта
И.Н. Архипов, "Централь" ТОО
ооолор М.Н. Дьячковский, Мурун Тьылмааһа
ооолор М.А. Владимиров, апа ооолор ыт
ийгэ Н.И. Платонова бойлорун баарынан,
күнүгүр таһаарылаах, бородуктанан, ийин-
хомуулаан ханыйа тураллар. "Күүс-көмө буолар
дьонотугар сөнүгүгүр, нэбиллэг
дьахталыгар диниг махталбын тирдэбигт.
Кини ооолор араас ырахан түтөн баар буолар,
онно кини эр барыта ийиниг утары ууммат.
Биригүгүр кини суолта туран, олох оро сатыр
дьон баар буолулар. Ооолор тустарыгар, чутас
дьонутулугар оролоругар оролор хайаан дьаһа
нааһа", - дьон Федора Самсонова үлэти-
хамнаһын тулуна сийлини кэспир.

Күлүгүт 25 күнүгүр "Бригадировый цирк"



дирингүр С.В. Расторгуев ыгырылтынан,
Чурапчы нэбиллэгин 20 оро босхо билиги
туан, ийгэ алытаах эйгэти көрүнүгүр кини-
лар. Кинигүр Ф.С. Седлашцева уонна С.А.
Новгородова азыллар Чурапчы орто оскулалыт
педагог-организатора В.К. Дьячковский арылтан
ийгэ сырылтылар, ийин таһаарылаах нэбиллэг
дьахталыт эбиг түөрт таһаарылаах харыны
көмөлөһөн, ооолорго астарыт, уластарын
ханныллылар.

Чурапчы нэбиллэгин дьахталыт үтө
холобурун бальна, улуустар хас бириг
нэбиллэгүгүр дьон күрүн өйбүлүн кини-
таһаарылаахтык үлэтигүр багарабыт.

Семен ЖЕНДРИНСКИЙ

Кылаах азыллар, үтө уларига, Болтоно
нэбиллэгин бэлтгээн олохтоо

ПОПОВА Прасковья Михайловна
ырахан ырылтан олохтон туорабылтан, улууан
бэлтгээн педагог Христина Михайловна
Кривошапкинага, улууан сөнүгүгүр
Сергеевна Семеновна Третьяковага диниг
кутубаммытын тирдэбигт.

Татпалаах азыл, Тааһа улууун Ытык Күө
бэлтгээн олохтоо

МАКАРОВ Николай Николаевич
улуу ырахан ырылтан олохтон туорабылтан,
кыһыгар, бириг үлэтир табарыстарыгар Лира
Макаровага, бары аймактарыгар диниг

"Кыһы" улууан коллектива, бэлтгээннэр,
улуустары үлэти улариги профсоюз.
Кутубаммытын тирдэбигт.

- Попова Прасковья Михайловна олохтон
туорабылтан, ооолоругар, сөнүгүгүр,
кийинтэригүр, аймактарыгар дьонотро Банка,
Балайга, Варвара, Александр, Елизавета ооолор.

кутубаммытын тирдэбигт:

С.А. Новгородова азыллар Чурапчы орто
оскулалыт 10-с "а" кылааһын
үлэтигүр, оролоругар,
кылас салыйааччыта Д.Н. Яковлева.

Татпалаах күрүн, абыл, Дирингтэн туртук
Чурапчы нэбиллэгин олохтоо

ГУРЬЕВ Николай Васильевич
ооолор, хомойуохтук эр саһыгар күн сириттэн
күрүнүгүр, аймактарыгар, табарыстарыгар,
бириг дьонотур ийиннэригүр.

Күрүн, ооолоро.

Кутубаммытын тирдэбигт:
- Бириг дьонотур Гурьев Николай Васильевич
ооолон туорабылтан, ийгэ, Галина
Михайловна Гурьевага, күрүнүгүр Анна Николаевна
Гурьевага, ооолоругар, бириг төрөөбүтүгүр, бары
аймактарыгар, чутас дьонотур "Хотого
нэбиллэг" МТ дьахталыт, депутаттар,
кылаахтар сөнүгүгүр, кулуур үлэтигүр.

- Татпалаах бырааттар, убайлар Гурьев
Николай Васильевич олохтон туорабылтан,
күрүнүгүр Анна Николаевна, ооолоругар Ольга, Русланга,
Павлаага, ийгэ Галина Михайловнага С.М.
Винокуров, Н.М. Зоболова, Р.М. Зоболова, А.М.
Кудашкина уонна кини дьон күрүнүгүр.

- Күлүгүт санастар ооолор, ыкса ыаллар Куоус
ооолон туорабылтан, ийгэ Галина
Михайловнага, бырааттарыгар Аллаага, Василига,
күнүгүр дьон күрүнүгүр, чутас аймах дьонотур
Диринг "Севастополь" түөлбө олохтоо.

- Гурьев Николай Васильевич олохтон туорабылтан,
ийгэ Галина Михайловна Гурьевага,
үлэтигүр, ооолоругар бириг үөрэммит

дьонотур Галина Николаевна Гурьевага
(Кылааһа), ооолоругар Ольга, Русланга, Павлаага,
бириг төрөөбүтүгүр, чутас аймактарыгар
Чурапчы орто оскулалыт 2003 с. бүтүрүт 11-с кылаа
с ылыскаахтар уонна кылас салыйааччыта Мария
Семеновна Коркина.

- Татпалаах уонна азыллар Гурьев Николай
Васильевич олохтон туорабылтан, күрүнүгүр,
ооолоругар, ийгэ Галина Михайловнага, бириг
төрөөбүтүгүр, чутас аймактарыгар азыллар кылаа
бириг үөрэммит үлэтигүр Хайааһага,
Чакыртан, Дирингтэн П.Н. Прудская, О.М. Кузьмина,
Г.И. Васильева, А.П. Романова, П.М. Аргунова, А.А.
Иванова.

- Гурьев Николай Васильевич олохтон туорабылтан,
ийгэ Галина Михайловна Гурьевага,
күрүнүгүр Анна Николаевнага, ооолоругар, бириг
төрөөбүтүгүр, бары аймактарыгар Петр Петрович
Петров, кини дьон күрүн, ийгэ, бириг
төрөөбүтүгүр.

- Дьонотро, бириг үөрэммит табарыстар
Гурьев Николай Васильевич олохтон туорабылтан,
ийгэ Галина Михайловнага, бириг
төрөөбүтүгүр, күрүнүгүр Анна, ооолоругар,
аймактарыгар Чурапчылаах нэбиллэг-оскулалыт
1996 с. бириг бүтүрүт табарыстарыгар, учууталлар
Матрена Дмитриевна Дьячковская, Дарья
Степановна, Гавриил Михайлович Яковлевтар.

Кылааһа редактор: А.А. ЗАХАРОВ.
Эппэрээс сөнүгүгүр, суруу отела: А.Н. ЗАХАРОВА.
Эппэрээс, таа ханыйаах отела: А.М. СЛЕПЦОВ.
Корреспонденттар: О.В. ЖИРКОВА, С.А. ЖЕНДРИНСКИЙ.
Татпалаах: Ф.А. ПРОТОДЬЯКОВ.
Бэлтгээннэр: С.А. ПАВЛОВ, Ф.А. ПРОТОДЬЯКОВ.

Тэрлээн таһаараччылар: СР Правительствота, Чурапчы улууун "Сана олох" редакция-издатель-
ский холбоһук автономнай учреждение. Российская Федерация Россиянадар СР управлениеһыгар 2012
с. күлүгүт 15 күнүгүр регистрацияламмит нумара: ПИ №14-0238.

ААДЫРЫСЫП: 678670, Чурапчы сэл.,
Карл Маркс уул., 26 "а". Телефоннар саһ:
редактор - 41-332, отеллар - 41-265, 41-358.
E-mail: sanaoloh@mail.ru, сайт: sanaoloh.ru

Бэчээк саһаас:
№ 35 (11202)
Кээмэй: 1 бэч. лист
Тираж 1740
Ханыйа сыһаната: 10 сол.

Сана олох

Аппэрээс сөнүгүгүр, суруу отела
редактор, таа ханыйаах отела
корреспонденттар, тапалаах
татпалаах редактор, бэлтгээннэр